

l48_o_ring_1
(TMSCKfnZdcPAfYaxFbRiaTkpP7qiQP7LtYf)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l6_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v12_o_ring_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_o_ring_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k12_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l5_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m2_finseq_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_finseq_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((v12_o_ring_1 X1 X0) \wedge (v12_o_ring_1 X2 X0)) \Rightarrow \\ & (v12_o_ring_1 (k8_finseq_1 (u1_struct_0 X0) X1 X2) X0)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((v1_o_ring_1 X1 X0) \Rightarrow (v12_o_ring_1 \\ & (k12_finseq_1 (u1_struct_0 X0) X1) X0))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l6_algstr_0 X0) \Rightarrow ((l2_algstr_0 X0) \wedge (l5_algstr_0 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2_algstr_0 X0) \Rightarrow ((l2_struct_0 X0) \wedge (l1_algstr_0 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_algstr_0 X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0)\wedge(m1_subset_1 X1 X0))\Rightarrow (m2_finseq_1 (k12_finseq_1 X0 X1) X0) \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l6_algstr_0 X0))\Rightarrow(\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m2_finseq_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(((v12_oring_1 X2 X0)\wedge(v1_oring_1 X1 X0))\Rightarrow \\ & (v12_oring_1 (k8_finseq_1 (u1_struct_0 X0) X2 (k12_finseq_1 \\ & (u1_struct_0 X0) X1)) X0)))) \end{aligned}$$